

| | |
|-----------|------------|
| Vrijeme: | 05.11.2012 |
| Org. red: | Šta: |

Ugovor o preplatničkom odnosu/korišćenju usluge za fizičko/privno lice

Datum: _____

Ugovorne strane:

Davač usluge: „NETMONT“ d.o.o. Bar (u daljem tekstu: Davač usluge) Adresa: ul. Jovana Tomasevića 30, 85000 Bar,

Podaci o preplatniku: Ime / prezime: _____

Broj lične karte/pib: _____ Adresa: _____

Broj telefona: _____ E-mail: _____

Član 1. Predmet ugovora:

- 1.1. Ovim ugovorom Davač usluga i Preplatnik uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa zasnivanjem preplatničkog odnosa za uslugu bežičnog pristupa internetu posredstvom WiFi tehnologije. Dio ugovora je i Ponuda za uslugu pristupa internetu (u daljem tekstu: Ponude). Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Ponude i Opštih uslova pristupa Internetu (u daljem tekstu Opšti uslovi).
- 1.2. Ponudu čini specifikacije servisa/usluge Davača usluge, sa uslovima i načinom njihovog korišćenja, cijenom i načinom plaćanja, pravima, obavezama i odgovornostima ugovornih strana i ista čini sastavni dio ovog ugovora.
- 1.3. Davač usluga se obavezuje da Opšte uslove i Cjenovnik objavi na svojoj internet stranici www.netmont.me.

Član 2. Karakteristike usluge i način plaćanja

2.1. Cijene usluge

| Naziv tarifnog paketa | Brzina | Protok | Cijena* |
|-----------------------|---------|-------------|---------|
| NET 8 | 8/1 mb | Neograničen | 15,00 € |
| NET 10 | 10/2 mb | Neograničen | 18,00 € |
| NET 12 | 12/1 mb | Neograničen | 20,00 € |
| NET 15 | 15/2 mb | Neograničen | 22,00 € |
| NET 20 | 20/4 mb | Neograničen | 27,00 € |
| NET 30 | 30/5 mb | Neograničen | 40,00 € |

* cijene su sa PDV-om

2.2. Izbor tarifnog paketa.

Upisivanjem znaka "X" u odgovarajućem polju, Preplatnik se određuje za tarifni paket.

- NET 8
- NET 10
- NET 12
- NET 15
- NET 20
- NET 30

2.3. Način plaćanja Davaoc usluga će ispostavljati račune za pružene usluge elektronskim putem na e-mail adresu ili poštansku adresu navedenu u ovom Ugovoru, a plaćanje po istim će se vršiti na žiro račun Davaoca usluga, naveden na ispostavljenom računu.

Član 3. Vrijeme trajanja Ugovora, izmjene i raskid:

- 3.1. Upisivanjem znaka 'X' u određeno polje određuje se period trajanja ugovora;
- Na određeno vrijeme, (ne duži period od dvije godine) od _____ mjeseci c
- 3.2. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a prava i obaveze po istom teku od dana instalacije servisa/usluge na strani Preplatnika.
- 3.3. Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme sa minimalnim rokom trajanja 12/24 mjeseca. Ili na neodređeno vrijeme definisano iz člana 3.1. Minimalni period počinje da teče danom instalacije servisa/usluge na strani Preplatnika.
- 3.4. Davaoc usluga ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Preplatnik nije izmirio račun u ostavljenom roku ili nastavi da postupa suprotno odredbama Ugovora. U slučaju otkaza Ugovora prije isteka definisanog perioda iz člana 3.1. od strane Preplatnika, ili Ugovor tokom minimalnog perioda važenja bude raskinut od strane Davaoca usluga krivicom Preplatnika, Preplatnik je dužan da prema Davaocu usluga izmiri mjesecne cijene za preostali period na koji je Ugovor zaključen, ili naknadu u visini popusta na uređaje, opremu i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za Preplatnika. Preplatnik je dužan da zahtjev za raskid Ugovora podnese pismeno nadležnoj službi Davaoca usluga ili ovlašćenom zastupniku Davaoca usluga. U slučaju da Preplatnik otkaze Ugovor prije isteka definisanog perioda iz člana 3.1 krivicom Davaoca usluga, Preplatnik nije u obavezi da plati mjesecne cijene za preostali period na koji je Ugovor zaključen.
- 3.5. Preplatnik može raskinuti Ugovor sa Davaocem usluga u bilo kojem trenutku jednostranom izjavom volje datoj u pisanoj formi. Preplatnik je dužan da zahtjev za raskid Ugovora lično podnese nadležnoj službi Davaoca usluga ili ovlašćenom zastupniku Davaoca usluga. Ukoliko, nakon isteka ugovorenog roka, Preplatnik nastavi da koristi usluge Davaoca usluga, ugovor se automatski produžava do raskida Ugovora, pod uslovima definisanim ovim Ugovorom.

Član 4. Instalacija i uslovi za priključenje terminalne opreme

4.1. Rok za priključenje terminalne opreme:

Zahtjev za instalaciju se podnosi pozivom na broj tehničke podrške ili podnošenjem pismenog zahtjeva u predstavništvu Davaoca usluga. Ovlašćeno lice Davaoca usluga, po zahtjevu, ispituje tehničke mogućnosti pristupa komunikacionoj mreži Davaoca usluga. Davaoc usluga se obavezuje da podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva, ukoliko je to tehnički moguće, omogući pristup svojoj mreži.

4.2. Instalacija bez CPE uređaja:

Instalacija bez CPE uređaja podrazumjeva da Preplatnik pristupa mreži iz objekta u kojem je već instalirana oprema Davaoca usluga, pomoću WiFi premljenog uređaja, i u tom slučaju se plaća nadoknada za odabrani tarifni paket.

4.3. Instalacija sa CPE uređajem:

Instalacija sa CPE (terminalna korisnička oprema) uređajem podrazumjeva instalaciju jednog ili više CPE uređaja iz Ponude. Ukoliko instalaciju CPE opreme vrši lice ovlašćeno od strane Davaoca usluga

Pretplatnik plaća cijenu uređaja i instalacije u cijelosti, u iznosu propisanom Cjenovnikom Davaoca usluga. Ukoliko se Ugovor zaključuje na 24 mjeseca, Pretplatnik ne plaća nadoknadu za CPE opremu, već ona ostaje u vlasništvu Davaoca usluga. Pretplatnik ima pravo da CPE opremu instalira sam i u tom slučaju plaća samo cijenu uređaja, u iznosu propisanom Cjenovnikom Davaoca usluga. Davač usluge ne garantuje kvalitet rada usluga ukoliko je CPE uređaj instaliran od strane Pretplatnika ili drugog lica koje nije ovlašćeno od strane Davaoca usluga.

4.4. Garancija na instaliranu opremu:

Davač usluga za isporučene CPE uređaje obezbeđuje Pretplatniku garantni rok u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke CPE uređaja. Opravku ili zamjenu CPE uređaja i troškove istih u toku trajanja garantnog roka snosi Davač usluga, osim ukoliko do kvara dove neadekvatnim rukovanjem od strane Pretplatnika ili neovlašćenog lica. Pod neadekvatnim rukovanjem se podrazumijeva rukovanje koje nije u skladu sa uputstvom o korišćenju dobijenim od strane Davaoca usluga.

Postupak prijave kvara i uslovi zamjene CPE uređaja opisani su Opštim uslovima, član 7.2. Ukoliko je Pretplatnik potpisao Ugovor na 24 mjeseca, tada garantni rok za CPE opremu traje do isteka Ugovora. Nakon isteka ili prijevremenog raskida Ugovora Pretplatnik je u obavezi da vrati opremu u ispravnom stanju ili nadoknadi cijenu CPE uređaja po važećem Cjenovniku Davaoca usluga.

4.5. Davač usluga je dužan da na svojoj internet adresi www.netmont.me objavi tehničke karakteristike svoje mreže, kao i tehničke karakteristike opreme koja se može priključiti na istu radi korišćenja izabrane usluge. Pretplatnik se sa istim može upoznati prije zaključenja Ugovora. Davač usluga se obavezuje da Pretplatniku uz opremu koji nudi isporuči i upustvo za upotrebu na crnogorskom jeziku, kao i garantni list za isti. Pretplatnik je dužan da se pridržava upustava o korišćenju opreme i da je koristi u skladu sa važećim zakonima i propisima.

4.6. Pretplatnik ne smije priključiti na komunikacionu mrežu Davaoca usluga uređaj koji ne ispunjava tehničke uslove iz prethodnog člana.

4.7. Davač usluge je ovlašćen da suspenduje korisnički odnos ako Pretplatnik koristi opremu koja ne ispunjava tehničke uslove iz člana 5.5, da ograniči ili onemogući uslugu sa opreme koja ometa funkcionišanje mreže ili, ako je to neophodno da bi se obezbijedilo redovno funkcionišanje mreže, da raskine pretplatnički odnos, s tim što će prije raskidanja pretplatničkog odnosa pismeno obavjestiti Pretplatnika o razlozima raskida.

4.8. Ako ovlašteno lice Davaoca usluga utvrdi da je na mrežu Davaoca usluga neovlašćeno priključena pretplatnička terminalna oprema, odnosno da je pretrpjela izmjenu na koju nije data saglasnost, dužan je da nadeno stanje pismeno konstatuje. Na osnovu iste Davač usluga ima pravo trajnog isključenja pretplatničke terminalne opreme i raskid Ugovora.

Član 5. Seoba terminalne opreme

5.1. U slučaju preseljenja Pretplatnika, Pretplatnik ima pravo da zahtjeva od Davaoca usluga da izvrši seobu svoje terminalne opreme u cilju pristupanja komunikacionoj mreži Davaoca usluga sa nove lokacije.

5.2. Pretplatnik je dužan da podnese zahtjev u pisanoj formi u roku od 15 dana prije roka koji je odredio za seobu. Pretplatnik je u obavezi da izmiri sve dospele obaveze na postojećoj adresi.

5.3. Davač usluga je u obavezi da u roku od 8 dana, od dana naznačenog u zahtjevu, izvrši priključenje na mrežu, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za realizaciju zahtjeva.

5.4. Za izvršenu uslugu seobe Pretplatnik plaća iznos propisan Cjenovnikom Davaoca usluga.

Član 6. Privremeno isključenje pretplatničke terminalne opreme

6.1. Davač usluga ima pravo privremenog ograničenja pristupa uslugama:

- ukoliko Pretplatnik ne izmiri račun u roku od 30 dana od datuma izdavanja računa
 - ukoliko Davalac usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, da istu zloupotrebljava i/ili da omogućava trećim licima zloupotrebu usluga davaoca istih i/ili ako Pretplatnik koristi opremu koja nema potrebna odobrenja
 - ukoliko nastupe tehničke smetnje ili nedostaci na mreži na koju je priključen do otklanjanja tih smetnji, odnosno nedostatka
- 6.2. Za vrijeme privremenog ograničenja pristupa uslugama Pretplatnik plaća naknadu za pristup mreži koja iznosi 5,95 eura, sa PDV-om. Ova cijena je uračunata u cijenu internet paketa.
- 6.3. Po prestanku razloga za privremeno isključenje Davalac usluga će Pretplatniku ponovo omogućiti korišćenje komunikacionih usluga.
- 6.4. Pretplatnik nema pravo da zahtjeva naknadu bilo kakve štete nastale kao posledica privremenog ograničenja pristupa uslugama iz razloga navedenih u članu 7.1.

Član 7. Ponuđeni nivo kvaliteta usluge i održavanje mreže

7.1 Davalac usluga je dužan da Pretplatniku omogući raspoloživost i nesmetano korišćenje ugovorene usluge. Davalac usluge garantuje raspoloživost usluge od 96% na mjesecnom nivou, minimalnu brzinu pristupa internetu koja ne može biti manja od 70% maksimalne brzine pristupa internetu za izabrani paket, kao i prijavu smetnji u mreži na broj 12777 i tehničku podršku pozivom na broj +382 30 553 085 u vremenskom periodu 08.00 – 20.00 h.

7.2. Davalac usluga Pretplatniku nudi sljedeći minimalni nivo kvaliteta usluge:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga: <10 dana
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina: >60 %
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova : < 48 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 95% kvarova: < 80 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)
- Učestanost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija: < 20% (osim za smetnje izazvane višom silom i smetnje na pretplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Učestalost prigovora u vezi ispravnosti računa: <1%

7.3. U cilju obezbeđenja navedenog kvaliteta Davalac usluga ima pravo pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme ukoliko ista uzrokuje smetnje u mreži Davaoca usluga ili utiče na kvalitet usluge. Pretplatnik je dužan da omogući nesmetan pristup istoj. Ako ovlašteno lice Davaoca usluga utvrdi kvar ne pretplatničkoj terminalnoj opremi koji bi mogao ometati nesmetan rad, ispravnost mreže ili kvalitet usluge, dužan je da upozori Pretplatnika o obavezi da u što kraćem roku otkloni ustanovljenu neispravnost.

7.4. Davalac usluga nije odgovoran za bilo kakve smetnje i/ili ograničenje korišćenja ugovorene usluge zbog događaja koji se smatraju »višom silom« (na primjer: rat, poplava, štrajk itd.) ili za koju je odgovoran Pretplatnik niti je obvezan da obezbedi alternativnu uslugu i/ili da snosi bilo kakvu štetu koju Pretplatnik pretrpi po tom osnovu. Davalac usluga nije odgovoran za smetnje i/ili prekide prouzrokovane dužim ili kraćim nestankom električne energije na strani Pretplatnika.

7.5. Davalac usluga, u svrhu sprečavanja zagušenja u mreži, preduzima planiranje i dimenzioniranje mreže i druge odgovarajuće metode. Promjene u funkcionisanju/kvalitetu imaju za posljedicu mijere

redovnog i vanrednog održavanja kroz automatske korekcije (automatizovano prerutiranje saobraćaja u slučaju zagušenja ili prekice linkova) ili manuelne korekcije (radovi ekspertskeih timova za održavanje). Davalac usluga ne vrši filtriranje/prioritetizaciju bilo koje vrste internet saobraćaja za korisnike bežičnog pristupa internetu. U slučaju degradacije i zagušenja davalac usluga zadražava pravo da ograniči brzinu protoka p2p (peer to peer) saobraćaja, kao i video streaming aplikacija.

7.6. Davalac usluga je dužan da preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mјere radi obezbjedenja integriteta i sigurnosti svoje mreže. Mјere se sprovode radi sprečavanja i umanjivanja uticaja sigurnosnih incidenta na Preplatnika i povezane elektronske komunikacione mreže, a posebno radi obezbjeđivanja sigurnosti usluga i zaštite Preplatnika od elektronskih sabotaža.

Član 8. Informacije o uslovima koji ograničavaju pristup i/ili korišćenje usluga, u skladu sa zakonom

8.1. Davalac usluga može, bez saglasnosti Preplatnika, privremenog ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, kada je to potrebno radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže.

8.2. U slučaju privremenih ograničenja iz prethodnog stava Davalac usluga je dužan da Preplatnika obavijesti jedan dan unaprijed.

8.3. Davalac usluga je dužan da o ograničenju odnosno prekidu pristupa uslugama dužem od šest sati, neposredno obavijesti Preplatnika, pozivom na kontakt telefon naveden u ovom Ugovoru. Isto tako davalac usluga odnosno operator je dužan da obavještenje o privremenom ograničenju, odnosno prekidu pristupa usluga dostavi agenciji, kao i hitnim službama, ako to utiče na njihov rad.

8.4. U slučaju ograničenja odnosno prekida usluge iz stava 1 ovog člana, Davalac usluga je dužan da umanjí mjesecnu preplatu Preplatniku s razmjerom trajanju ograničenja, odnosno prekida usluge, u skladu sa članom 10.2.

Član 9. Mјere koje Davalac usluga primjenjuje prema Preplatniku za slučaj neplaćanja usluge

9.1. Davalac usluga može ograničiti pristup svojim uslugama, odnosno Preplatnika isključiti i raskinuti ugovor, ako isti nije izmirio dosjedlo obaveze ili je kršio druge uslove odredene u Ugovoru, Ponudi i Opštim uslovima.

9.2. Preplatnik se obavezuje da uredno i olagovremeno plaća račun za korišćenje usluge, te da iznos novčane obaveze iz računa izmiri u roku od 15 dana po prijemu istog. Smatraće se da je dan izdavanja računa (naznačen na računu) ujedno i dan prijema računa.

9.3. Ukoliko Preplatnik ne izmiri račun u roku od 30 dana od dana prijema računa, Davalac usluga će Preplatniku privremenog isključiti uslugu bežičnog pristupa internetu. Davalac usluga će pismenim putem obavijestiti Preplatnika o razlozima za isključenje i navesti rok za izmirenje potraživanja, upozoravajući da, ukoliko u navedenom roku ne izvrši obaveze, da će izvršiti trajno isključenje. Za vrijeme privremenog isključenja preplatnik je u obavezi da plaća mjesecnu nadoknadu za pristup mreži, shodno članu 7.2. ovog Ugovora.

9.4. Davalac usluga ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati Preplatniku zbog privremenog isključenja, odnosno ograničenja korišćenja usluga.

9.5. Ukoliko Preplatnik ne izmiri dosjedlo potraživanje u roku od 20 dana od dana privremenog isključenja, Davalac usluga može trajno prekinuti pružanje usluge.

Član 10. Način refundiranja Preplatnika za usluge koje nisu izvršene u skladu sa ugovorenim kvalitetom:

- 10.1. Ukoliko Preplatnik podnese prigovor na raspoloživost usluge i/ili garantovanu brzinu i po tom osnovu zahtjev za refundaciju, Preplatnik ima pravo na refundaciju samo ako su ta potraživanja prihvaćena od Davaoca usluga ili utvrđena odlukom nadležnog organa.
- 10.2. Ukoliko se prihvati prigovor Preplatnika iz člana 10.1., Davalac usluga će Preplatniku izvršiti refundaciju na način što će umanjiti iznos mjesecne pretplate. Navedene cijene se umanjuju na način što će se za svaki sat prekida u funkcionisanju usluge, iznad zagarantovane prosječne mjesecne raspoloživosti definisane članom 8. stav 1., kao i za svaki sat u kom je korisnik imao brzinu pristupa internetu manju od zagarantovane, Preplatniku umanjiti račun za 1/720 datih cijena. U dijelu kalkulacija po ovom osnovu računa se da svaki mjesec korišćenja usluge ima ukupno 720 sati.
- 10.3. Ukupno umanjenje u datom mjesecu ne može preći iznos mjesecne pretplate.
- 10.4. Periodom vremena u kojem je Preplatnik bio u nemogućnosti da koristi servis smatra se vrijeme od prijave greške tehničkoj službi Davaoca usluga do trenutka rešavanja iste.

Član 11. Izmjene Ugovora i prava Preplatnika u tom slučaju

- 11.1. Ukoliko u toku trajanja Ugovora dođe do promjena uslova u korišćenju usluge definisane ovim Ugovorom, Davalac usluga je dužac da pismenim putem, uz mjesecni račun, obavijesti Preplatnika najmanje 30 dana prije primjene istih.

11.2. U roku iz prethodnog stava Preplatnik može otazati Ugovor bez obaveze plaćanja naknada po osnovu raskida i bez primjene otkaznog roka, ako su izmjene nepovoljnije u odnosu na ugovorene uslove i cijene.

11.3. Ukoliko Preplatnik o svom nepristanku na izmjenu uslova ne obavijesti Davaoca usluga u definišanom roku, smatraće se da je datu izmjenu prihvatio.

11.4. Davalac usluga može izvršiti izmjenu i uklanjanje korisničkog paketa za koji je zaključen Ugovor samo uz saglasnost Preplatnika. Davalac usluga će Preplatniku ponuditi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket. O promjenama po ovom členu Davalac usluga je dužan da Preplatnika obavijesti pismenim putem, slanjem obavještenja uz mjesecni račun.

Član 12. Odgovornosti i ograničenja

- 12.1. Davalac usluga će, u cilju zaštite od zloupotreba, redovno preduzimati odgovarajuće mјere zaštite sigurnosti mreže i usluga koje pruža, a u skladu sa raspoloživim tehničkim i tehnološkim rešenjima.
- 12.2. Preplatnik se obavezuje da će usluge Davaoca usluga koristiti isključivo za svoje potrebe i odgovoran je za zloupotrebu istih.
- 12.3. Preplatnik se obavezuje da će poštovati Opšte uslove i da će se uzdržavati od bilo kakvih radnji koje mogu nanijeti štetu mreži Davaoca usluge ili drugim licima korisnicima mreže.
- 12.4. Ukoliko Davalac usluga utvrdi da Preplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu koristi za elektronske sabotaže, internet prevare i zloupotrebu bilo koje vrste i/ili da omogućava trećim licima zloupotrebu usluga davaoca istih i/ili eko Preplatnik koristi opremu koja nema potrebna odobrenja i sl., Davalac usluga je ovlašćen da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluga, s tim što će o prekidu obavijestiti Preplatnika u najkrćem mogućem roku. Preplatnik preuzima odgovornost za postupke svih lica koji su sa njim u radno-pravnom,

partnerskom ili drugom odgovarajućem odnosu za slučaj njihove neodgovorne ili ilegalne aktivnosti u vezi sa korišćenjem usluge po ovom Ugovoru.

12.5. Prilikom povrede obaveza iz Ugovora, Ponude i Opštih uslova, Davač usluga će pišmeno upozoriti pretplatnika, dati mu rok za otklanjanje nepravilnosti i ukazati na mјere koje će preduzeti ako i nakon isteka tog roka ne bude prestao sa povredama.

Član 13. Postupak rešavanja sporova

13.1. Pretplatnik ima pravo prigovora na pristup i kvalitet usluga. Prigovor po pitanju pristupa i kvaliteta usluge Pretplatnik podnosi odmah po utvrđivanju datih okolnosti. Pretplatnik je dužan podnijeti prigovor u pisanoj formi.

13.2. Po prigovoru Pretplatnika Davač usluga je dužan donijeti odluku u roku od 8 dana od dana prijema prigovora i istu dostaviti Pretplatniku u pisanoj formi.

13.3. Ukoliko Davač usluga odbije prigovor ili ne odluči u datom roku Pretplatnik ima pravo da u roku od 15 dana podnese žalbu Agenciji.

13.4. U slučaju sudskog spora nadležan je sud prema mjestu zaključenja Ugovora.

Član 14. Završne odredbe

14.1. Svojim potpisom Pretplatnik potvrđuje tačnost i potpunost podataka datihi u ovom Ugovoru, te je saglasan da Davač usluga može iste koristiti u svrhu koja se tiče pripreme, zaključivanja, izvršavanja, izmjene i raskida ugovora, obračunavanja telekomunikacionih usluga, za potrebe nadležnih državnih organa (u skladu sa zakonom).

14.2. Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuće se odredba Ponude i Opštih uslova.

14.3. Pretplatnik svojim potpisom potvrđuje da je u cijelosti upoznat i da prihvata Ponudu iz člana 1 ovog ugovora i Opšte uslove.

14.4. Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, po 1 (jeden) za svaku ugovornu stranu.

Pretplatnik

Davač usluga

(potpis ovlašćenog lica)

Ugovor

[Prepaid, neobvezno vrijeme bez minimalnog roka trajanja]

O korisniku usluge interneta priključka br. _____ (ID korisnika)

| Oznaka | | Vrednost | |
|-------------|-------------|------------------|-----|
| KOD UGOVORA | | DODATNA VREDNOST | |
| Prepaid | 03.11.2012. | | |
| 010 | 020 | 030 | 040 |
| dr | 12302 | | |

Zadlžujući u Baru, dan: _____ godine, imenu:

1. "NETMONT" DOO iz Baru, Javna kompanija 15, PIB 05157001, Adresa tužbe: 555-00239/339-55, info@netmont.com kao Provajder bežičnog interneta (u cijelom toku zavisno od konteksta Korisnik naziva Preplatinik), zajednički naziv za obesnike u ovom prenum poslu po Ugovorne strane.

2.

| Naz | Prezime |
|------------------------|---------------|
| Adresa | Telefon |
| JMBG/ Dr. Lj. Čvorović | E-mail adresa |
| Kontaktni broj | Korisnički |

Rao korisnika usluge bežičnog interneta (u cijelom toku zavisno od konteksta Korisnik naziva Preplatinik), zajednički naziv za obesnike u ovom prenum poslu po Ugovorne strane.

Ugovorne strane se ve spominjuje o sljedećem:

Član 1. Predmet ugovora

Predmet ugovora je definiranje uslova i prilikovanje Korisniku po principu prepaid platnja (upotprijed ostanje) na Internet, mrežu koja činejem Bežične Širokopasosne Mreže (u cijelom toku Servis koga pruža Provajder).

Član 2. Definicija Servisa (Bežične Širokopasosne Mreže)

Servis predstavlja radno razdoblje pristupa Internetu preko bežične radijske veze, raspoređeno u redju pristupu (ako Provođenja i blokiranja korisnika). Internetom se u smislu ovog Ugovora smatra globalni internet učinkovitosti mreža.

Član 3. Obaveze Provajdera

Provajder se obavezuje da:

- 3.1. Omogući prenos podataka, administrativne razine i dostupnost internetu putem infrastrukture Provajdera gromi brzinu (uslovima iz tarifnog paketa) za koji se odudi Korisnik.
- 3.2. Izvrši sve tehničke operacije koje su potrebne radi izvršenja njegovih obaveza.
- 3.3. Svaku izmenu i komunikaciju oponim naprednim za uzmjetano konzumeri Semis od strane korisnika održava u ispravnom stanju i u skladu sa tehničkim propisima i standardima.
- 3.4. Obavijedi Korisniku odgovarajuću informaciju pod Štu, e-mail, telefonom, i slično, problemi vezani za radnju Servisa.
- 3.5. Če primjeni, emitiše i koristi široku zednicu, obvezuje se svim Ugovoru, kad i u osamnaest obrazcima koji su prilog Ugovoru u mjeni u kojima će neophodno za konzumer Ugovora te da ima pravo brisanja (četiri) pocatako u kojima se isteku odnosno raspode u roku od mjesec dana.
- 3.6. Bez ulaganja obveznosti Korisnika o Ugovoru, konvencionalno i propunjivo iz aktova i telekomunikacijskog prava, isto i Fakultetu poslovanja na Internetu, a čiji je primjerje Provajder privatno.
- 3.7. Prinještje rezervirati pravo sporazudavanja oznaka o kvalitetu usluge kod svog korisnika.
- 3.8. U skladu sa pravila i sporazum usluge kroz komunikaciju, Dovolac usluge ne primaju bitne korisnike za Štu nastaju kod korisnika, dovesti učinku je dužan da o svom brošku praviti kvar, što je po njemu dobro njezinoj krovicam. Za ovakve primjerokovane vremenski slovi, Dovolac usluge ne smodi odgovornost. Prijava kvara se u skladu sa potom na e-mail adresu: info@netmont.com ili putem telefona: 062/434-329, 062/294-326.
- 3.9. Dovolac usluge može, bez uzajamske Preplatnike, primjenjujući ograničenje, odustati prekinuti pristup svojim uslugama, kada je u potreblju napraviti javnu omjeru, kolikog održavanja i razvoja mreže.

Ustaljaju pravne obveznosti Dovolac usluge je učlan da Preplatinika obavesti povodom unapred.

Dovolac usluge je dužan da u skladu sa uobičajenim prekidu pristupa usluzama od Štu sat, neposredno obavijesti Preplatiniku, putem na komunikaciju nevezanom u ovom Ugovoru.

Isto tako do vrednosti usluge ponosno operater je dužan da u skladu sa uobičajenim održavanjem ograničenja, odustavi prekidu pristupa usluga dostavljajući ih u formi sultana, ali to učine na njihov red.

Uvajajući ograničenja ponosno preko do usluge zastava 9 dana, Dovolac usluge je dužan da primeti i uvećati preplatno Preplatiniku, sestojjeno u cijelu, signiranje, ponosno prekida usluge, u skladu sa članom 6?

5.10. Dovolac usluga Korisniku uspešno prenosi minimum brzinu pristupa Internet servisu na sve tarife za operatore u izdaji novčićem pakete, koja ne može biti manja od 20% maksimalne brzine pristupa internetu za izabrani paket (5.8).

Član 4. Obaveze Korisnika

4.1. Korisnik se obavezuje da u cilju realizacije ovog Ugovora Provajderu dostavi kompletne podatke: име и prezime, adresu i broj telefona, imenica i saglasnost korisnika i tako u skladu slično promjene, odmah obavejšći provajderu u najkasnije 15 (petnaest) dana od nastanka promjene.

4.2. Korisnik se obavezuje da će se pridržavati komercijalne preporuke u polazičnoj mreži (npr. ne u Štu i Štu) poslovanja na Internetu koji je pridružio Provajder, odnosno da u svom koristjenju servisa neće na bilo koji način upratljati druga Korisnika ili djelovati Interneta.

Neto od Kodikom nadređenih aktova i redova:

ostricija - nezauzeti i nezauzimanji poruci putem e-mail i/ili USENET konferencijskih i drugih diskusione grupa;

distribucija materijala koji su u neobičnoj mjeri nacionalnim ili međunarodnim zakonom, učinkujući servise, za redovito prešto ili za poljoprivredu i/ili drugim sistemima na Internetu;

Korisnik se Provajderu nadređuje i sve gubitke, stenu i troškove nastale izvršenjem člana 4. ovog ugovora.

4.3. Korisnik se obavezuje:

- da smetnju u koriscenju usluge odmah prijaviti Provajderu;
- da Servis koristi iskljucivo za svoje potrebe, u svrhu pristupa internetu, a u skladu sa ovim ugovorom i pozitivnim propisima;
- 4.4. Provajder ima pravo, a Korisnik je obavezan da dozvoli da Provajder u svakom trenutku i bez prethodne najave vrši provjeru primjene ugovora, kao što je provjera klijentskog koriscenja Servisa i u tehnikom i eksploatacijom pogledu i u pogledu namjene, o izvrsnosti provjet Provajder sačinjava odgovarajući zapiski.
- 4.5. Ponašanje korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima, Člne Gute i medunarodnog prava ili Ugovornim, konvencijama, prepovisama i kodiksim koje je privatno Provajder. Takođe nije dozvoljeno ponasanje korisnika koje na bilo koji način ugrožava rad ili interes štetu opštini Provajder.
- 4.6. Ponašanje korisnika smatra se nedozvoljenim neročito ukoliko se njime vrši krivično djelo ili prihvati prestup, ukoliko se njime vrši povreda autorskih prava i prava industrijske slobode, ukoliko se njime vrši djelo nečovjekove konkurenije, ukoliko se njime ugrožavaju ili povredjuju nečija lična prava.
- 4.7. Takođe, ukoliko osnovano posumnja da Korisnik krši obaveze iz ovog stava, Provajder može suspendovati izvršenje svojih obaveza po ovom Ugovoru u periodu od najviše 8 (osam) radnih dana i upozoriti Korisnika da prestane sa zabranjenim ponasanjem. U slučaju da Korisnik nastavi sa zabranjenim ponasanjem, Provajder ovaj ugovor može jednostrano raskinuti bez otkaznog roka, obavijestivajući upucanim Korisniku.
- 4.8. Ukoliko Korisnik i nakon upozorenja, nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem, provajder ima pravo da trajno ekskluduje korisnika i u tom slučaju korisnik nema nikakvih prava na povratak iznosa nekrade koju do raskida nije stigao da iskoristi. Korisnik je odgovoren i za svu štetu koju prouzrokuje preko svog ponasanja, Korisnik, skidajući često, krvljenje, građanski i na bilo koji drugi način odgovara za svoje ponasanje. Korisnik odgovara Provajderu za svaku štetu, prouzrokovano nedozvoljenim ponasanjem.

Član 5. Mjere u slučajevima narušavanja sigurnosti i integrnosti elektronske komunikacione mreže

Operator je dužan da pruži ugovarajuće tehničke i organizacione mjeru radi obezbeđenja integrnosti i sigurnosti mreže, kao i radi zaštite sigurnosti, odnosno neprekidnog pružanja svojih usluga, a u drugim operaterima i mjeru potrebne radi zaštite sigurnosti elektronske komunikacione mreže i usluga, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

Mjerama i pratiljkom stava ovog člana, narušito se:

- obeshrđuje da članici, poslodajci mogu pristupati samo ovlašćenim trima u zakonom dozvoljeno vreme;
- štite prenosnički sistemski podaci od srušnog ili nevakantnog uličenja, gubitka ili izmene, kao i neizvodenog ili nezavarovanog čuvanja, elminacije, pristupa ili otvaranja;
- obezbeđuju primjenu sigurnosne politike u odnosu na obradu ljudskih podataka;
- sve nerušavanja i smotre prenosi se na e-mail adresu: antisipam@netmont.me

Član 6. Instalacija i koriscenje opreme

6.1. Korisnik može da zatraži od Provajdera besni period od 1 (jeden) dan prije aktiviranja Servisa.

6.2. Provajder je dužan da obezbedi tehničke uslove za povezivanje korisničke opreme na pristupnu tačku sa strane Provajdera i njegova održavanje i instaliranje, odstavljanje ili intervencije na robu učinjeno u okviru redarske mreže kod Korisnika koji se nalaziiza opreme, neophodne za realizaciju Servisa. Ovi poslovni se obvezuju posećeno ugovorom i računaju se u skladu sa važećim članovnikom Provajdera.

6.3. Garancija na opremu, kupljenu i montirenu od strane tehničkog osoblja Provajdera je 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora odnosno montaže opreme. Garancija na Ispravljajući i ostalu potrošnu robu se ne daje.

6.4. U slučaju sebe odnosno primjene lokacije ili adrese korisnika obavezen je korisnik da plati troškove prenosa korisničke opreme koji vrši stručno lice Provajdera u skladu sa važećim članovnikom.

6.5. Korisnik ne smije priključiti terminalnu opremu na javnu, bežičnu Internet komunikacionu mrežu koja ne ispunjava uslove propisane pozitivnim zakonskim propisima, odnosno ako ne ispunjava uslove zaštite i bezbjednosti korisnika i drugih lica i zaštite ljudske vrednosti, ako se njenom upotrebljom ne omogućava efiktivna upotreba frekvencijskog spektra, odnosno ako isjavlje stelne smernice, kao i u toku ne uporabljaju druge zakonske uslove.

6.6. Korisnik je dužan da fuji i tehnički ispravno održava sopstvenu terminalnu opremu, te snosi i odgovornost za tu.

Nivo kvaliteta usluge

6.7. Vrijeme dostupnosti usluge(javno dostupnosti), koju garantuje operator, na mjesечnom nivou je 95%.

Raspodjeljivost se definira kao vrijeme u kojem je korisnik bila dostupna usluga, kao i minimalna brzina pristupa internetu. Minimalna brzina širokopojasnog pristupa internetu ne može biti manja od 20% maksimalne brzine pristupa internetu za zaštićeni paket. Kada prekid Servisa nije izuzet uz pomoć tehničke podrške Provajdera, intervencija terenske tehničke podrške se zakaže i realizuje za najduže 50 sati od momenta prijave prekida. Prijava smetnji tehnička podrška - radnim danima od 08 do 18 sati i subotom od 10 do 16 sati.

Dovolac usluga Pretpričajući nudi sljedeći minimalni nivo kvaliteta usluge:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga: < 10 dana
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina: > 50%
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 50% kvarova: < 48 sati (osim za smetnje uzavare visom slom ili smetnji na preplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 50% kvarova: < 80 sati (osim za smetnje uzavare visom slom ili smetnji na preplatničkom dijelu mreže)
- Dostupnost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija: < 20% (osim za smetnje uzavare visom slom ili smetnji na preplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50% odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi

Nadzor refundacija

Ukoliko Korisnik uslugu posnese prigovor na raspoloživost usluge, ili ne garantovanu minimumu brzinu pristupa internetu, a taj prigovor bude privržen od strane Dovoača usluge, ili je uručen edukom nedleđnog organa, Korisnik uslugu ima pravo na refundaciju. Navedena cijena se umjeruje na natin što će svaki sat praksa u funkcionalisanju usluge ili padu minimalne brzine pristupa internetu, umanjiti račun za dva seta, odnosno za 1/720 dana, cijena tako što u kalkulaciju po ovom odnosu svaki mjesec koriscenja usluge ima 720 sati. Period vremena u kojem Korisnik nije bio u mogućnosti da koristi garantovani uslužni internet, smatra se vrijemem od momenta prijave preko člana 3.6) do trenutka rješavanja problema.

ni pod kojim uslovima eventualna izraza, za koju Provider može odgovarati ne može biti veća od iznosa koji je korisnik uplatio prekonom zaključenja Ugovora ili kao dopuna za korišćenje odabrano paketa.

Davalac usluga za mrežnu i upravljanje saobraćajem radi izbjegavanje zagodenja u mreži kroz i informacije o načinu na koji ti postupci mogu uticati na kvalitet usluga koristi automatizovani Billing program kroz i ce regulisanje minimiziranih ponudeni u novu kvalitetu usluge, u skladu sa propisom Agencije o parametrima kvaliteta. Davalac usluga se obavezuje da se stara o kvalitetu usluga koje pruža, te je u tom smislu ovlašćen da predstavlja sve sklonost usmjerene na unapredjenje kvalitete usluge. Davalac usluge dužan da Preplatniku prije zaključenja Ugovora, a shodno pozitivnim propisima, da na uvid informacije o izmjerenoj vrijednosti parametara kvaliteta usluge. Ove informacije su Preplatniku dostupne u svim prednjim mjestima Davalaca usluga, kao i na web stranici: www.Netmont.me.

5.8. Davalac usluga obezbeđuje spravni i nesmetan rad mreže. U tu svrhu Davalac usluga će redovno održavati svoje mrežne kapacitete. U svrhu smanjivanja zagodenja u mreži Davalac usluga će preduzimati navede napore i vršiti planiranje i dimenzioniranje mreže i druge odgovarajuće metode u cilju ostvarenja kvaliteta korišćenja mrežnih resursa. U periodima kada, dođe do zagodenja mreže moguće je da Preplatnik neće imati konstantan pristup usluzi. Po tom razlogu Preplatnik ima pravo da zahtijevanje rešenju, kada je to navedeno u prethodnom stavku.

5.9. Davalac usluga se obavezuje da protplatniku, prekonom zasnovanja preplačnikog odnosa, obavijesti da nema obavezu i mogućnost da cijeli naseđeni prostor teritorije Crne Gore potrije signum tijekom postojanja područja teritorije Crne Gore koji nisu pokriveni mrežom. Protplatnik se o pokrivenosti naseđenog prostora Crne Gore mrežom Davalaca usluga može informisati na web stranici: www.Netmont.me.

Član 7. Cijene servisa i način plaćanja usluge

| Naziv paketa | Brzina (DC/Wh/UP) | Cijena, € (bez PDV) | Cijena, € (sa PDV) |
|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SEZONA 2 | 2/1 mb | 12,40 | 15,00 |
| SEZONA 3 | 3/1 mb | 13,22 | 16,00 |
| SEZONA 4 | 4/1 mb | 18,18 | 22,00 |
| SEZONA 5 | 8/1 mb | 20,66 | 25,00 |
| SEZONA 15 | 15/2 mb | 28,98 | 35,00 |
| SEZONA 30 | 30/3 mb | 49,50 | 60,00 |

Karakteristike tarifnog paketa, uslov korišćenja, prava i obaveze ugovornih strana su definisani ovom punktom koja je sastavni dio ugovora.

7.1. Instalacija bez CPE uređaja

Instalacija bez CPE uređaja podrazumeva da korisnik pristupa mreži u objektu u sojmu je već instalirana oprema provajdera, pomoću WiFi opremljenog uređaja, i u tom slučaju se plaća nadoknada za pristup mreži i nadoknada za odabrani tarifni paket.

7.2. Instalacija sa CPE uređajem

Instalacija sa CPE uređajem podrazumeva instalaciju jednog ili više CPE uređaja iz ponude, ravno od traženog servisa. Prilikom se potpisuje ugovor o kupoprodaju CPE uređaja između provajdera i korisnika. Instalaciju CPE opreme vrši lice ovlašćeno od strane provajdera.

7.3. Mjesечna naknada za korišćenja Servisa se plaća sačinjenim paketu i vremenom cijenom po Provajderu. Prije mjesec korišćenja plaća se avansno prisvojena instalacija opreme i potrošljivo u ovog Ugovora, a svaka naredna uplata internet paketa se plaća na način PREPAID (plaćanje unaprijed). Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu do danuma isteka prethodne uplate način se automatski deaktivira do trenutka dodjele uplate. Korisniku nalog je očitava prilikom evidencije izvršene uplate putem e-mail-a ili itko.

7.4. Uplatu internet paketa korisnik može da izvrši u bazi ili poseti na broj telefona 555-9032307339-55, primatelj "NETMONT" DOD, Bar Jovanja Tomićevića 18.

7.5. Provajder zadaje pravo da jednostrano izmjeni cijenovnik kojim određuje vremenu naknade u čemu će biće ugovoreneno na uobičajen način (putem elektronske pošte i/ili isticanjem obavijestenja na Web stranici Provajdera i/ili putem SMS poruke) obavijestiti Korisnika 30 dana unaprijed.

7.6. U slučaju da Provajder na željenje Korisnika, prudi Korisniku određene dodatne usluge/popravke opreme i instalacija koje ne obuhvaćaju Imešanu opremu Provajdera ili u slučaju kvara gredkom korisnika/popravke tog kvara na instaliranoj opremi), Provajder će nakon aktivacije usluge Korisniku obraćati i naplatiti tenu za ove usluge prema vremenom cijenom dodatnih usluga Provajdera koja su date na posebnom listu koji je sastavni dio ovog ugovora.

7.7. Prilikom potpisivanja Ugovora Korisnik je dužan da se odredi na određeni paket usluge. Paketi se razlikuju po brzini protoka. Korisnik priznava činjenicu da brzina protoka na paketu ne znači da će Korisnik u svakom trenutku imati tu brzinu protoka, već da je to maksimalna brzina, koja ne može biti manja od 70% maksimalne brzine širokopojasnog pristupa internetu. Korisnik ne može smatrati Provajdera odgovornim ukoliko protok bude manji od označenog. Takođe u slučaju izmjene ili uklanjanja odabranog paketa, Davalac usluge će saglasnost korisnika moći korisniku ponudit odnosno pridružiti ga na dižan ili povećani paket. Maksimalna brzina za svaki paket dosta je na prve 100% listu koju je sastavni dio ovog ugovora.

Član 8. Tehničke karakteristike terminalne opreme

8.1. Davalac usluge na svojoj internet stranici: www.Netmont.me objavljuje tehničke karakteristike svoje mreže, kao i tehničke karakteristike opreme koja se može priključiti na istu radi korišćenja izabrane usluge i korisnik se sa istim može upoznati prije zaključenja Ugovora. O navedenom se Korisnik može informisati i počevši sa brojem koji je istaknut na datoj internet stranici. Prilikom izbora opreme Korisnik mora voditi računa o navedenom, te u slučaju nepodudarnosti dužan je da izvrši prilagođenje operativnog sistema sopstvene opreme.

8.2. Davalac usluge je dužan da i opremu koju nudi Korisniku i njene tehničke karakteristike objavi na datoj internet adresi. Davalac usluge Korisniku utopremu soju nudi isporučuje i upustvo za upotrebu na crnogorskom jeziku, kao i garantni list za istu.

8.3. Korisnik je dužan da se pridržava uputava o korišćenju opreme.

8.4. Dovolac usluga se obavezuje da prati korisniku minimum brzinu širokopojasnog pristupa internetu, koja ne može biti manja od 70% maksimalne brzine pristupa internetu, koja je predviđena odabranim paketom od strane korisnika.

Član 9. Ograničenje odgovornosti Provajdera

- 9.1. Provajder ne odgovara za zaguljenja, kašnjenja ili greške u funkcionišanju djeleova interneta na koja objektivno ne može da utiče.
- 9.2. Provajder ne odgovara za pravilno funkcionišanje opreme Korisnika, ukoliko do problema u radu dođe iz razloga više sile, odnosno razloga na koje Provajder ne može da utiče.
- 9.3. Provajder ne odgovara za štetu koju Korisnik nedovoljnim ponašanjem priznati trećim licima.
- 9.4. Korisnik samostalno snosi potpunu odgovornost za sigurnost prava pristupa i pristup Internetsu u okviru svoje lokalne mreže.
- 9.5. Provajder ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika, koje na internetu izvrši treće lice.
- 9.6. Provajder ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija, koje korisnik razmjenjuje sa ostalim korisnicima na internetu.
- 9.7. Provajder ne garantuje da datoteke snimljene sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju destruktivne osobine.
- 9.8. Ukoliko Korisnik bude objekat ugrožavanja, Provajder će mu, u granicama svih mogućnosti i bez garantije za uspeh pružiti stručnu pomoć u otvarjanju i onemogućavanju takvih aktivnosti prema njemu.
- Provajder ne snosi nikakvu odgovornost za posledice, koje Korisnik zbog toga traži.
- 9.9. Provajder ne odgovara za rad opreme koja se ne konsti prema uputstvu.
- 9.10. Provajder ne odgovara za štetu nastalu kod Korisnika usled nepravilnog konfiguriranja opreme.
- 9.11. Ni pod kojim uslovima eventualna šteta, za koju Provajder može odgovarati ne može biti veća od iznosa koji je korisnik uplatio prilikom zaključenja Ugovora ili kao dopuna za koristanje odabranog paketa.

Član 10. Trajanje i promjena ugovora

- 10.1. Minimalni period konzerviranja ugovora je jedan mjesec.
- 10.2. Provajder zadaje pravo da promeni pojedine ili sve članove ovog Ugovora, o čemu je dužan da obavijesti Korisnika, telefonskim putem i isticanjem obavijestenja na Web stranici Provajdera, kao i pisanim putem uz rok od 30 (trideset) dana unaprijed. Izmene ovog Ugovora obavezuju Korisnika, koji ih prihvati. Ukoliko Korisnik promjenu ovog Ugovora ne prihvati, dužan je da u roku od 10 (deset) dana od obavijestenja o promjeni obavijesti Provajdera, Ugovor će se u tom slučaju smatrati raspisanom u roku, predviđenom Članom 12. ovog Ugovora.
- 10.3. Ukoliko Korisnik ne obavijesti Provajdera o svom neprihvatavanju promjene Ugovora u roku iz prethodne tačke ovog Člana, smatraće se da je promjena Ugovora prihvadena od strane Korisnika.

Član 11. Povjerenjivost

Ugovorne strane su saglasne da sve priznajene podatke, koje je druga ugovorna strana umjesto svog povjerljive vredi se obvezujući i realizacijom Ugovora, čuvaju kao povjerljive za vrijeme trajaњa Ugovora u roku od 2 (dvije) godine od prestanka Ugovora.

Član 12. Raskid ugovora

Korisnik ima pravo na raskid korisničkog ugovora u bilo kojem trenutku. U slučaju raskida ugovora, korisnik je dužan da plati sva dugovanja prema Dovolcu usluge/ima može zadržavati povratak ulaznih sredstava, odnosno povraćaj pristupne naknade za radne izgradnje i radove postavljanja mreže radi prilagodbe, kao i naknadu u vezi popusta na uređaje, opremu i usluge koje je osvario. Korisnik može otkazati preplatački ugovor u roku od 30 dana, bez plaćanja mjesecne naknade za prestatki period na koji je ugovor zaključen ili na vrijeme u svim popustima na uređaje, opremu i usluge koje je osvario i bez primjene ugovorenog mjesecnog roka, ali su izmene neodgovaraju u odnosu na ugovorene osnove usluge i opreme.

Član 13. Prelaski i zakupna odgovarjanja

- 13.1. Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze po ovom Ugovoru prenijeti na treće lice, niti treće lice mogu postupati po ovom Ugovoru, izuzetak mogubili same slučajevi kada se prenos ljevi u obrazovanu saglasnost Ugovornim stranama, o čemu mora postojati odgovarajuća dokumentacija.
- 13.2. Komunikacija i izobrazljivanje Ugovornih strana po svim planovima, bilješkama i spriječenju ovog Ugovora će se putem telefona i objavljivanjem na web-stranici Dovolaca usluga, kao i pisanim putem uz rok.
- 13.3. Ugovorne strane će sve eventualne sporove rješavati sporazumno, a u slučaju neuspjeha, tako što nije moguće u skoru te odlučiti nadležni sud. Preplatnik ima pravo podnijeti Operatoru prigovor na pristup i kvalitet usluge, kao i na raskid ugovora.
- Prigovor po pitanju pristupa uslugama, Preplatnik počinje Operatoru odmah po utvrđivanju ovih okolnosti, a prigovor na ročan. Preplatnik podnosi najkasnije 8 (osam) dana od prijema istog, u pisanoj formi. Operator će odlučiti o prigovoru i obavijestiti Preplatnika u pisanim oblicima u roku od 8 (osam) dana od prijema prigovora, dostavljanjem Preplatniku oznaka između Dodataku, sa pravim posukom o pravu fizičke Agencije za elektronske komunikacije i poštenske operatore. Ukoliko Operator ne donese Odluku o istom u predviđenom roku, Preplatnik se može obratiti Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana očekivanja Operatoru.
- Operator je dužan da u redno vidi i uklasi ugovara preplatnika.
- 13.4. Svojim potpisom Korisnik potvrđuje da: postupnost podataka, dati po ovom ugovoru, te je saglasan da Provajder može iste koristiti u svrhu koja se bila prirođena, zakup, izravnanja, izmjene i raskida ugovora, obratunovanja telekomunikacionih usluga, za potrebe nadležnih državnih organa (u skladu sa zakonom), kao i u marketingu i drugo svrhe u cilju vršenja telekomunikacionih usluga saglasno postupnim zakonskim propisima.
- 13.5. Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe počitnih propisa koji važe u Crnoj Gori.
- 13.6. Korisnik svojim potpisom potvrđuje da je u cijlosti upoznat i da prihvata ponudu ovog Ugovora i Opštih uslova končnjeg izabrane usluge.
- 13.7. Svojim potpisom Korisnik potvrđuje da: postupnost podataka, dati po ovom ugovoru, te je saglasan da Provajder može iste koristiti u skladu sa prihvadenim Opštlim uslovima.
- 13.8. Korisnik svojim potpisom potvrđuje da je saglasan da Provajder račun za prudene usluge dostavlja itin ili ga može dostaviti elektronskim putem na datum mail adresu, a plaćanje po listi će biti na ročan i u roku definisanom ovim Ugovorom.
- 13.9. Korisnik je dužan da prije potpisivanja provjeri podatke unutar u Ugovor po njegovom zahtjevu, te potpisivanjem Ugovora preuzima i odgovornost začinjenosti i potpunost istih.
- 13.10. Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) primjera, po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.

NETMONT

Kevlar®

MP

"NETMONT"

"NETMONT" DOO, Jevnačka 10, Črniče, PLZ 8315701, Adres: 555-98028/126-35,

| OPĆI USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE PRISTUPA INTERNETU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU „NetMont“ Bar | | |
|--|-------------|-------------|
| Potpisnik: | Datum: | Vrijednost: |
| obj. Štefan | 05.11.2020. | |

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE PRISTUPA INTERNETU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU „NetMont“ Bar

1. Terminologija

WiFi tehnologija – tehnologija bežičnog povezivanja elektronskih uređaja posredstvom elektromagnetskih talasa iz frekvenčnih opsega 2,4 GHz i 5GHz.

WiFi uređaj – elektronski uređaj sa primopredajnikom elektromagnetskih talasa iz frekvenčnih opsega 2,4 GHz i 5GHz.

CPE (Customer Premises Equipment) uređaj – terminalni uređaj koji se instalira na strani Pretplatnika u cilju povezivanja na mrežu Davaoca usluga

Mreža – grupa dva ili više uređaja povezanih bežičnim putem posredstvom WiFi tehnologije. U daljem tekstu termin 'mreža' podrazumijeva mrežu u vlasništvu Davaoca usluga, ukoliko drugačije nije navedeno.

2. PREDMET – OSNOVNE ODREDBE

2.1. Opšti uslovi za korišćenje usluge bežičnog pristupa internetu društva sa ograničenom odgovornošću „NetMont“ d.o.o. Bar (u daljem tekstu: Opšti uslovi), definisu uslove pod kojima „NetMont“ d.o.o. Bar, se središtem u Baru, (u daljem tekstu: Davač usluga) Pretplatniku pruža usluge pristupa internetu posredstvom mreže zasnovane na WiFi tehnologiji.

2.2. Važeća verzija Opštih uslova, kao i Cjenovnik, javno su dostupni preko zvanične internet stranice Davaoca usluga (www.Netmont.me). Davač usluga zadržava pravo izmjene Opštih uslova i Cjenovnika, i dužan je da u roku od najmanje 30 dana prije izmjene uslova definisanih Ugovorom o tome obavijesti Pretplatnika, dostavljanjem pisanih obaveštenja uz račun. U istom roku Pretplatnici mogu otkažati ugovor bez sankcija i bez primjene ugovorenog otkaznog roka, ako su izmijene na štetu Pretplatnika zbog čega isti nisu saglasni sa tom promjenom.

3. ZAHTEV ZA ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA

3.1. Pretplatnici na uslugu pristupa internetu mogu biti fizička i pravne lica. Pretplatnik podnosi zahtjev za pristup internetu pozivom na broj tehničke podrške Davaoca usluga ili ično u poslovnicu Davaoca usluge.

4. UGOVOR

4.1. Korišćenje usluge se odobrava na osnovu zahtjeva Pretplatnika, u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.

4.2. Ugovor se zaključuje u pisanoj formi i ne može se prenijeti na drugo lice. Trajanje Ugovora je definisano članom 3.1 pretplatničkog Ugovora.

4.3. Prava i obaveze iz ugovornog odnosa između Pretplatnika i Davaoca usluge započinju danom uključenja tj. aktivacije usluge. Ugovor se može raskinuti u skladu sa raskidnim odredbama Ugovora.

4.4. Davač usluga može omogućiti korisnicima sklapanje ugovora putem sredstava komunikacije na daljinu i izvan poslovnih prostorija operatora, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpis i zaštita potrošača.

- 4.5. Davalac usluga ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Pretplatnik nije izmirio račun u ostavljenom roku ili nastavi da postupa suprotno odredbama Ugovora. U slučaju otkaza Ugovora prije isteka definisanog perioda iz člana 3.1.Ugovora, od strane Pretplatnika, Pretplatnik je dužan da Davalac usluga plati mjesecne cijene za preostali period na koji je Ugovor zaključen ili naknadu u visini popusta na uređaje,opremu i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Pretplatnik je dužan da zahtjev za raskid Ugovora podnese pismeno nadležnoj službi Davaoca usluga ili ovlašćenom zastupniku Davaoca usluga. U slučaju da Pretplatnik otkaze Ugovor prije isteka definisanog perioda iz člana 3.1 krivicom Davaoca usluga, Pretplatnik nije u obavezi da plati mjesecne cijene za preostali period na koji je Ugovor zaključen.
- 4.6. Ukoliko u toku trajanja Ugovora dođe do promjena uslova u korišćenju usluge definisane tim Ugovorom, Davalac usluga je dužan da pismenim putem obavijesti Pretplatnika najmanje 30 dana prije primjene istih.U roku iz prethodnog stava Pretplatnik može otkazati Ugovor bez obaveze plaćanja naknada po osnovu raskida i bez primjene otkaznog roka, ako su izmijene nepovoljnije u odnosu na ugovorene uslove i cijene.

5. AKTIVACIJA I UPOTREBA ODGOVARAJUĆIH UREĐAJA

- 5.1.Usluga se aktivira danom potpisivanja ugovora.
- 5.2.Tehničke karakteristike mreže,kao i opreme koja se može priključiti na istu radi korišćenja izabrane usluge, dati su na web stranici Davaoca usluga: www.netmont.com. Pretplatnik se obavezuje da za povezivanje sa mrežom Davaoca usluga koristi samo uređaje koji su odobreni od strane Davaoca usluga, i dužan je da se pridržava svih tehničkih uputstava za korišćenje istih.
- 5.3. Pretplatnik je obavezan da održava uređaje na način da se prilikom korišćenja istih ne narušava kvalitet usluge Davaoca usluga, kao i integritet, funkcionisanje i sigurnost mreže.

6. USLUGE I MREŽA

- 6.1. Davalac usluga omogućava Pretplatniku korišćenje usluge pristupa internetu preko mreže zasnovane na WiFi tehnologiji.
- 6.2. Pretplatnik može tražiti da umjesto sa postojeće lokacije pristupa Mreži sa nove lokacije (seoba priključka na Mrežu). Davalac usluga će pretplatniku ispuniti takav zahtjev u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva pretplatnika u pisanoj formi po obezbjeđenju tehničkih uslova za to uz uslov da je Pretplatnik prethodno izmirio svoje dugovanje prema Davaocu usluga.
- 6.3. Davalac usluga je u obavezi da održava mrežu u skladu sa važećim standardima za ovu oblast. Davalac usluga se obavezuje da sve smetnje i poremećaje u mreži otkloni u najkraćem mogućem roku i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Crnoj Gori, Rješenjem o upisu u registar operatora i odgovarajućim međunarodnim normama i preporukama. Davalac usluga ima pravo da teritorijalnu pokrivenost usluga privremeno ili trajno i značajno izmjeni zavisno od različitih faktora kao što su a ne samo klimatski, geografski ili tehnički faktori.
- 6.4.Davalac usluga ne odgovara za sadržaj prenesenih telekomunikacionih podataka odnosno saopštenja Pretplatnika (voice ili data) koja se prenose putem mreže prilikom pružanja usluga. Davalac usluga ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Pretplatniku ili bilo kom trećem licu zbog sadržaja telekomunikacionih podataka odnosno saopštenja koje primaju Pretplatnici, a koje generiše Davalac usluga prilikom pružanja svojih usluga.

- 6.5. Preplatnik je u obavezi da koristi usluge Davaoca usluga u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i uslovima iz Ugovora i Opštih uslova. U slučaju zloupotreba korišćenja usluga, Davaac usluga zadržava pravo da Preplatniku ograniči ili prekine usluge i raskine Ugovor.
- 6.6. Davaac usluga će omogućiti pružanje usluge pristupa internetu u okviru svojih tehničkih mogućnosti na području koje pokriva mreža Davaoca usluga, s tim da zadržava pravo da zbog radova na mreži ili zbog održavanja privremeno obustavi pružanje Usluga u cijelini ili cijelično, sve dok postoji opravdana potreba.
- 6.7. Preplatnik je obavezan da ne ugrožava rad i ne nanosi štetu funkcionalnosti mreže kao i da ne koristi usluge na način koji može uzrokovati smetnje drugim korisnicima. Preplatnik je dužan da se pridržava svakog uputstva i obaveštenja Davaoca usluga koje se odnosi na pravilno korišćenje usluga. Ukoliko se Preplatnik ne pridržava navedenog, Davaac usluga zadržava pravo da odmah bez prethodne najave privremeno isključi usluge Preplatniku.
- 6.8. U cilju održavanja nivoa kvaliteta usluga, Davaac usluga obezbeđuje mogućnost Preplatniku da zatraži potrebna obavještenja i prijavlji neprevišnost u pružanju usluga tehničkoj podršci ili poslovnicima Davaoca usluga.
- 6.9. Davaac usluga, u svrhu sprečavanja zagušenja u mreži, preduzima planiranje i dimenzioniranje mreže i druge odgovarajuće metode. Promjene u funkcionišanju/kvalitetu imaju za posljedicu mjerne redovnog i vanrednog održavanja kroz automatske korekcije (automatizovano prerutiranje saobraćaja u slučaju zagušenja ili prekida linkova) ili manuelne korekcije (radovi ekspertskeih timova za održavanje). Davaac usluga ne vrši filtriranje/prioritetizaciju bilo koje vrste internet saobraćaja za korisnike bežičnog pristupa internetu. U slučaju degradacije i zagušenja davaac usluga zadržava pravo da ograniči brzinu protoka p2p (peer to peer) saobraćaja kao i video streaming aplikacija.

7. ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

- 7.1. Preplatnik je saglasan da ovlašćeno lice Davaoca usluga, u skladu sa Cjenovnikom, vrši instalaciju i održavanje opreme (CPE uređaj) koja je dio Mreže, a koja se smješta u prostoru koji obezbeđuje Preplatnik, uključujući zemljište Preplatnika, pristup objektu, prostor za smještaj opreme, napajanje i ostalo potrebno. Preplatnik je obavezan da vodi računa o CPE uređaju, u skladu sa datim uputstvima. Preplatnik ima mogućnost da CPE uređaj instalira sam, u skladu sa uputstvom za upotrebu koje je isporučeno od strane Davaca usluga i u tom slučaju Preplatnik ne plaća cijenu instalacije. Ukoliko se Ugovor zaključuje na 24 mjeseca, Preplatnik ne plaća nadoknadu za CPE opremu, već ona ostaje u vlasništvu Davaoca usluga.
- Preplatnik je dužan platiti cijenu instalacione takes koja je data u ponudi za izabrani paket usluga, u slučaju da se ugovor zaključi u period manjem od 24 meseca. Preplatnik ne plaća nadoknadu za CPE opremu, već ona ostaje u vlasništvu Davaoca usluga.

7.2.

Davaac usluga za isporučene CPE uređaje obezbeđuje Preplatniku garantni rok u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke CPE uređaja. Opravku ili zamjenu CPE uređaja i troškove istih u toku trajanja garantnog roka snosi Davaac usluga, osim ukoliko do kvara dođe neadekvatnim rukovanjem od strane Preplatnika ili neovlašćenog lica. Pod neadekvatnim rukovanjem se podrazumijeva rukovanje koje nije u skladu sa uputstvom o korišćenju dobijenim od strane Davaca usluga.

Postupak prijave kvara i uslovi zamjene CPE uređaja: Preplatnik se obavezuje da, za vrijeme trajanja garantnog roka, o kvaru CPE uređaja obavijesti tehničku podršku Davaoca usluga 067434374, ili pozivom na broj za smetnje 067244376. Tehnička podrška će, u najkratčem mogućem roku, utvrđenom procedurom ustanoviti da li se radi o kvaru. Ukoliko se ustanovi da je u pitanju kvar CPE uređaja koji nije

nastao neadekvatnim rukovanjem neovlaštenog lica, Davaočac usluge je dužan da ovaj uređaj zamijeni ili otkloni kvar i omogući neosmetano korišćenje servisa. Ukoliko Preplatnik u toku trajanja garantnog roka otklanjanje kvara izvrši na drugi način, koji nije u skladu sa prethodno navedenim, garantni rok za CPE uređaj prestaje dalje da teče. Ukoliko do kvara CPE uređaja dođe po isteku garantnog roka, sve troškove za opravku snosi isključivo Preplatnik.

7.3. Davaočac usluga neće biti odgovoran za funkcionisanje mreže i pružene usluge u slučaju da su kvalitet i raspoloživost usluga pod uticajem razloga koji izazivaju promjene kojima je podočan bežični telekomunikacioni sistem kao što su a ne samo fizičke smetnje, atmosferski uslovi, interferencija i slično.

7.4. Davaočac usluga nije odgovoren za bilo kakvu štetu u slučaju kada iz razloga koji su van njegove kontrole (kao što su a ne samo viša sila ili akti državnih organa ili brisanje iz registra operatora) ne bi bio u stanju da na valjan način ispunjava preuzete obaveze prema Preplatniku ili pruži ugovorene usluge ili nastupe posljedice po drugu tehničku opremu ili eventualne zdravstvene implikacije.

7.5. Ukoliko Preplatnik koristi uređaje koji nisu instalirani od ovlaštenog lica Davaočca usluga, Davaočac usluga ne snosi odgovornost za reklamacije na visinu računa ili nemogućnost korišćenja neke od usluga mreže.

7.6. Davaočac usluga nije odgovoran za sigurnost korišćenja interneta. Preplatnik koristi internet na sopstveni rizik i isključivo je odgovoran za prihvatanje adekvatnih sigurnosnih mjera protiv neautorizovanog upada ili smetnji na uređaju koji koristi (softver/hardver i data).

7.7. Davaočac usluga ne prihvata odgovornost za informacije dobijene preko mreže i neće pokriti nikakve troškove niti prihvati ikakvu odgovornost za štetu nastalu kao posljedica preuzimanja informacija.

7.8. Ako Preplatnik koristi pristup Mreži za kupovinu robe ili usluga od treće strane ili koristi priključak za usluge koje Preplatniku pruža treća strana preko mreže Davaočca usluga, Davaočac usluga neće biti ugovorna strana takvih transakcija niti će snositi odgovornost i/ili garanciju za usluge i robu kupljenu ili naručenu preko Preplatnikovog priključka.

8. CIJENE I PLAĆANJE

8.1. Cijene usluga i druge komercijalne uslove određuje Davaočac usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

8.2. Mjesečna preplata za usluge i sve ostale naknade koje Davaočac usluga naplaćuje utvrđene su Cjenovnikom. Cjenovnik je javno dostupan u poslovnicama i na zvaničnom sajtu Davaočca usluga. Cjenovnikom su obuhvaćeni svi tarifni paketi.

8.3. Preplatniku se dostavlja račun za pružene usluge u roku od 15 dana od dana završetka obračunskog perioda na naznačenu adresu. Preplatnik je u obavezi da izvrši plaćanje po računu u roku dospjeća. Davaočac usluga ne odgovara za dostavu računa. Preplatnik se obavezuje da će odmah po isteku perioda za dostavu računa obavijestiti Davaočca uslugu o izostanku računa i zatražiti izdavanje duplikata ili omogućavanje drugog načina plaćanja (opštom uplatnicom ili drugo).

8.4. Davaočac usluga može u svakom trenutku da izmjeni cijene usluga, tarifne pakete, i/ili druge komercijalne uslove, o čemu obavještava Preplatnika najmanje 30 (trideset) dana prije izmjene uslova definisanih Ugovorom na prigodan način (putem internet stranice Davaočca usluga i dostavljanjem pisanih obavještenja uz račun). U tom roku Preplatnik može otkazati Ugovor bez sankcija ako su izmjene na štetu Preplatnika zbog čega isti nije saglasan sa tom promjenom.

8.5. Preplatnik se obavezuje da u cijelini plati iznos na računu, u roku označenom na računu, koji se ispostavlja najmanje jedanput mjesечно za ugovorene Usluge, uključujući pripadajuće obaveze po osnovu javnih prihoda. Plaćanje se vrši na žiro račun Davaočca usluga, naveden na ispostavljenom računu.

9. OGRANIČENJE I PREKID USLUGA

9.1. Ukoliko Preplatnik ne izmiri račun u roku od 30 dana od dana prijema računa, Davaočac usluga će Preplatniku privremeno isključiti uslugu bežičnog pristupa Internetu, obavještavajući ga na pouzdan

način o razlozima za isto i uz navođenje roka za izmirenje potraživanja i upozorenje da, ukoliko u navedenom roku ne izvrši obaveze, da će izvršiti trajno isključenje. Za vrijeme privremenog isključenja pretplatnik je u obavezi da plaća mjesecnu nadoknadu za pristup mreži definisanu članom 6.2 Ugovora..

9.2. Najava privremenog ili trajnog isključenja Usluga vrši se u pisanoj formi, poštom i elektronskim putem.

9.3. Davalac usluga ima pravo da privremeno isključi Pretplatnika iz mreže, ukoliko postoji sumnja da se koriste uređaji koji ometaju rad mreže ili nesmetano korišćenje uređaja drugih Pretplatnika, do otklanjanja ovih smetnji.

10. KVALITET SERVISA/USLUGA

10.1. Davalac usluga garantuje minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu koja ne može biti manja od 70% maksimalne brzine pristupa internetu. Ostali parametri kvaliteta servisa su definisani Ugovorom.

10.2 U poslovnici Davaoca usluga Pretplatnik može podnijeti razne zahtjeve, dobiti informacije o uslugama i prijaviti smetnje u okviru račnog vremena poslovnice

10.3 Ukoliko se utvrdi da je prigovor Pretplatnika na kvalitet servisa osnovan, Pretplatniku će po njegovom izboru biti vraćen više plateni iznos ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu u mjeri u kojoj nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa, odnosno koja odgovara proporcionalnom smanjenju mjesечne preplate za evidentirani broj dana u kojima nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa. Obračun refundacije je propisan članom 10.2 Ugovora.

11. PRIGOVOR

11.1. Pretplatnik ima pravo podnijeti Davaocu usluga prigovor na kvalitet Usluga, kao i na račun za pružene Usluge. Prigovor po pitanju kvaliteta Usluga Pretplatnik podnosi Davaocu usluga odmah po utvrđivanju ovih okolnosti, a prigovor na račun Pretplatnik podnosi 8 (osam) dana od prijema istog u pisanoj formi.

11.2. Davalac usluga će odlučiti o prigovoru i obavijestiti Pretplatnika u pisanim obliku u roku od 8 (osam) dana od prijema prigovora, dostavljanjem Pretplatniku obrazložene Odluke. Ukoliko Davalac usluga odbije prigovor ili ne doneće Odluku o istom u predviđenom roku, Pretplatnik se može obratiti Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u roku od 15 (petnaest) dana.

11.3. Ako se utvrdi da je prigovor osnovan, Pretplatniku će po njegovom izboru biti vraćen više plateni iznos ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu, ili nadoknadići cijelu preplate u mjeri u kojoj Pretplatnik nije imao pristup Uslugama.

12. ZLOUPOTREBE KORIŠĆENJA USLUGA

12.1. Pri korišćenju Usluga Davaoca usluga zabranjeno je: - slanje, primanje i/ili skladištenje bilo kakvih podataka koji mogu da nanesu štetu bilo koje vrste Davaocu usluga, Pretplatniku ili drugom licu, koji diskriminišu, vrednuju odnosno da su neugodne, nemoralne, prijeteće, obmanjujuće, pogrdne, klevetne sadržine i sl.; - korišćenje Usluga i uređaja na bilo koji način tako da bi se mogla ugroziti mreža i usluge Davaoca usluga, - slanje velike količine neželjenih ili nezatraženih poruka nekom Pretplatniku odnosno drugom licu, - objavljivanje ili prenos promotivnih i reklamnih materijala Pretplatnicima ili drugim licima bez njihovog pristanka ili traženja kao i slanje podataka koji sadrže lažne informacije ili dovodenje u zabludu, - nadgledanje i/ili presretanje komunikacije ili poruka Pretplatnika ili drugih lica, neautorizovan pristup tudem korisničkom računu, podacima, uređajima i slično, - lažno predstavljanje, probijanje ili korišćenje tuče identifikacije, lozinke, kodova odnosno lažiranje zaglavila poruke, - slanje i postavljanje sadržaja koji može ugroziti nečije uređaje odnosno aparate, - davanje na korišćenje Usluga Davaoca

usluga drugim licima bez izričite dozvole Davaoca usluga kao što je a ne samo otkrivanje ili davanje na korišćenje drugim licima kartice, lozinke, kodova i uopšte bilo kog elementa na osnovu kojeg drugo lice može umjesto Pretplatnika da koristi Usluge Davaoca usluga. - vršenje radnji koje su na bilo koji način u suprotnosti sa uputstvima i preporukama datim od Davaoca usluga.

12.2. Svako kršenje pravila predviđenih tačkom 12. Opštih uslova predstavlja povredu ugovornog odnosa između Pretplatnika i Davaoca usluga.

13. PRIVATNOST I SIGURNOST.

13.1. Ukoliko to nadležne službe zahtjevaju, Davalac usluga može imati uvid u sadržaj poruka odnosno podataka koji se prenose putem mreže, može iste kopirati ili skladištiti, s tim da je Davalac usluga u obavezi da obriše informaciju o poruci odnosno podatku koji se prenosi putem mreže ili kopiju istih odmah po nalogu nadležnih službi.

13.2. Davalac usluga vrši sve zakonom propisane radnje kako bi omogućio maksimalan nivo sigurnosti i integriteta korisničkih podataka koji se prenose mrežom. U slučaju stepena opasnosti većeg obima Davalac usluga će obavijestiti korisnike svojih usluga, kao i o raspoloživim mjerama za oticanje opasnosti i/ili posledica uključujući i moguće troškove tih mjera.

14. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

14.1. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja ili na određeni period važenja koji ne može biti duži od dvije godine.Ukoliko Pretplatnik ne otkaže dalje važenje ugovora najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka minimalnog perioda važenja, ugovor se automatski obnavlja na neodređeno vrijeme.

14.2. Davalac usluga i Pretplatnik mogu zaključiti Ugovor sa posebnom odredbom o minimalnom periodu važenja Ugovora, koji određuje Davalac usluga u skladu sa svojom komercijalnom ponudom.

14.3. Pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku.U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor tokom minimalnog perioda važenja Ugovora ili Ugovor tokom minimalnog perioda važenja bude raskinut od strane Davaoca usluga krivicom Pretplatnika, Pretplatnik je dužan da u otkaznom roku jednokratno plati sva zaostala dugovanja, kao i mjesecnu naknadu za preostali period na koji je ugovor zaključen, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika . U slučaju da Pretplatnik otkaže Ugovor prije isteka definisanog perioda iz člana 3.1 krivicom Davaoca usluga, Pretplatnik nije u obavezi da plati mjesecne cijene za preostali period na koji je Ugovor zaključen.

14.4. Davalac usluga može raskinuti Ugovor u slučaju da: Pretplatnik ne ispunjava uredno i/ili blagovremeno preuzete obaveze, protiv Pretplatnika bude pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, Pretplatnik krši obaveze preuzete Ugovorom i Opštima uslovima, i u drugim slučajevima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima na teritoriji Crne Gore.

15. KORISNIČKI SERVIS

15.1. Za sva neophodna obavještenja odnosno za davanje određenih informacija i uputstava o korišćenju Usluga, Korisniku/Pretplatniku je na raspolaganju Korisnički servis Davaoca usluga (+382 30 551 085).

16. SERVISNE INFORMACIJE

16.1. Davalac usluga može povremeno slati Korisniku/Pretplatniku servisne informacije odnosno obavještenja u vezi sa Uslugama koje pruža. U slučaju da Korisnik/Pretplatnik ne želi da prima ovu vrstu informacija, može u svakom trenutku pozivanjem broja Korisničkog servisa izvršiti obustavu daljeg

primanja istih. Davač usluga ni u kom slučaju ne odgovara za reklamne ili informativne sadržaje usluga koje obezbeđuju treća lica preko mreže Davača usluga

17. ZAVRŠNE ODREDBE

- 17.1. Za sve što nije predviđeno odredbama Opštih uslova ili Ugovora, primenjuju se odredbe pozitivnih zakonskih propisa u Crnoj Gori koji regulišu materiju u pitanju.
- 17.2. Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se na sve Korisnike/Pretplatnike.